

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Zakonodavni odbor
Broj 28-1/15-2/
EPA 748 XXV
Podgorica, 01. 06. 2015. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 28. maja 2015. godine, podnosi

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga, koji je podnio poslanik Andrija Popović

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je sa dvanaest glasova "za" ocijenio da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 3 tač. 12 do 22 brišu se.

AMANDMAN 2

U članu 11 stav 6 i drugim odredbama ovog Predloga zakona riječi: „**mikrokreditna organizacija**” u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „**mikrokreditna finansijska institucija**” u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 3

U članu 18 stav 1 riječi: „**Zakonom o lizingu**” se zamjenjuju riječima: „**zakonom kojim se uređuje lizing**”.

AMANDMAN 4

U članu 19 stav 4 riječi: „**uskraćivanja obavještenja**” zamjenjuju se riječima: „**uskraćivanja, obavještava**” a riječ „**naredna**” briše se.

AMANDMAN 5

U članu 27 stav 6 riječ „**eventualne**” briše se.

AMANDMAN 6

U članu 32 riječi: „**odredbe člana 17.**“ zamjenjuju se riječima: „**odredba člana 16**“ a riječ „**primjenjuju**“ se zamjenjuje riječju „**primjenjuje**“.

AMANDMAN 7

U članu 40 stav 2 riječ „**najkasnije**” briše se, a riječ „**Ombudsman**” zamjenjuje se riječima: „**zaštitnika prava klijenata (u daljem tekstu: bankarski ombudsman)**”.

U st. 3 do 8 riječ „**Ombudsman**” u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „**bankarski ombudsman**” u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 8

U članu 43 stav 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 eura do 15.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno davalac lizinga ako:”

U stavu 1 na početku tač. 1 do 20 riječ „**ako**” briše se.

U tački 13 riječi: „**član 16 stav 5 tačka 1**“ zamjenjuju se riječima: „**član 16 stav 1 tačka5**“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u banci, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000 eura.

AMANDMAN 9

U članu 44 stav 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 eura do 20.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno davalac lizinga, odnosno trgovac ako:

U stavu 1 na početku tač. 1 do 24 riječ „**ako**” briše se.

U tački 17 riječi: „**iz člana 26**“ zamjenjuju se riječima: „**iz člana 24**“

U tački 23 riječi: „**član 38 st. 3 i 4**” zamjenjuju se riječima: „**član 35 st. 3 i 4**”.

Tačka 24 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik - trgovac novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 6.000 eura.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u banci, mikrokreditnoj organizaciji, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000 eura.“.

AMANDMAN 10

U članu 26 stav 5, čl. 45 i 46 riječ „**najkasnije**” briše se.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da u ovom Predlogu zakona postoji određeni broj pravno- tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

Pravno - tehničke korekcije:

-U oznaci svih članova, od čl. 1 do 48 „**tačka**” poslije arapskog broja briše se.

-U odredbama ovog Predloga zakona kod poziva na određene članove, stavove, tačke ili alineje „**tačka**” iza arapskog broja koja označava iste briše se.

-Naziv prvog poglavlja mijenja se i glasi: „**OPŠTE ODREDBE**“.

-U članu 2 stav 1 tačka 3 riječ „**stjecanja**” se zamjenjuje riječju „**sticanja**“.

U tački 24 riječ „**reproducira**” se zamjenjuje riječju „**reprodukuje**“.

-U članu 3 stav 1 tačka 11 riječi: „**u općim** “ se zamjenjuju riječju: „**opštim**“.

-U članu 11 stav 4 tačka 1 riječ „**nepoštvavanja**” se zamjenjuje riječju „**nepoštovanja**“.

-U članu 13 stav 1 tačka 6 riječ „**kriterije**” se zamjenjuje riječju „**kriterijume**“.

-U članu 16 stav 1 tačka 3 riječ „**adresu**” se zamjenjuje riječju „**adresa**“.

-U članu 17 stav 9 riječ „**pismenom,**” se zamjenjuje riječju „**pisanom**“.

U stavu 10 istog člana slovo „**s**” se zamjenjuje riječju „**sa**“.

-U članu 21 stav 5 riječ „**te**“ se zamjenjuje riječju „**tog**“.

-U članu 26 stav 5 riječ „najkasnije“ briše se.

U stavu 6 riječ „**članka**“ se zamjenjuje riječju „**člana**“.

U stavu 7 riječ „**stave**“ se zamjenjuje riječju „**stava**“ a riječ „**ava**“ briše se.

U stavu 10 riječ „**pismenom**“ se zamjenjuje riječju „**pisanom**“ .

-U nazivu člana 28 riječ „**obaveznik**“ se zamjenjuje riječju „**obaveznih**“.

-U članu 30 stav 2 riječ „**dostaviti**“ se zamjenjuje riječju „**dostavi**“, riječ „**općim**“ se zamjenjuje riječju „**opštih**“, a riječ „**prezentirani**“ se zamjenjuje riječju „**prezentovani**“.

U stavu 3 tačka 5 zarez se zamjenjuje veznikom „**i**“.

U stavu 4 tačka 2 zarez se zamjenjuje veznikom „**i**“.

-U članu 31 stav 1 riječ „**dužnikova**“ se zamjenjuje riječju „**dužnikovog**“.

U stavu 3 riječ „**kriterije**“ zamjenjuje se riječju „**kriterijume**“.

-U članu 34 stav 1 poslije riječi „**ili**“ dodaje se riječ „**sa**“.

U stavu 2 riječ „**posle**“ se zamjenjuje riječju „**poslije**“.

-U članu 37 stav 6 riječi: „**bit će**“ se zamjenjuju riječima: „**će biti**“ .

-U članu 40 stav 1 riječ „**jamac**“ se zamjenjuje riječ „**jamac**“, a riječ „**općih**“ se zamjenjuje riječju „**opštih**“.

U stavu 2 riječ „najkasnije“ briše se, veznik „**I**“ se zamjenjuje veznikom „**i**“.

U stavu 4 riječ „**dobivanja**“ se zamjenjuje riječju „**dobijanja**“.

U stavu 5 riječ „**davavalac**“ se zamjenjuje riječju „**davalac**“.

-U članu 43 stav 1 poslije riječi „**kaznom**“ dodaju se riječi: „**u iznosu**“.

U stavu 1 tačka 2 riječ „**članka**“ zamjenjuje se riječju „**člana**“.

U tački 10 riječ „**pismenu**“ se zamjenjuje riječju „**pisanu**“.

U tački 11 istog člana riječ „**stav**“ se zamjenjuje riječju „**st.**“.

U tački 19 riječ „**članku**“ se zamjenjuje riječju „**članu**“.

U tački 20 riječ „**članka**“ se zamjenjuje riječju „**člana**“.

U članu 44 stav 1 tačka 8 riječ „**primjer**“ zamjenjuje se riječju „**primjeru**“, a riječ „**članka**“ se zamjenjuje riječju „**člana**“.

U tački 12 riječ „**članka**“ se zamjenjuje riječju „**člana**“.

-U članu 47 riječ „**članka**“ se zamjenjuje riječju „**člana**“.

-U članu 48 riječi: „**Službenom listu CG**“ se zamjenjuju riječima: „**Službenom listu Crne Gore**“ a poslije riječi „**isteka**“ dodaju se riječi: „**roka od**“.

5. Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore, kojim je propisano da većinom glasova svih poslanika Skupština donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Emilo Labudović, član Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Džavid Šabović